

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON  
GRAD GORAŽDE  
JU CENTAR ZA KULTURU**

*BROJ NABAVKE : 11-38-13/22*

*JRJN: 09000000-3*

*011/613212-šifra*

*Broj obavještenja: 749-8-1-3/22*

***PREDMET: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU ISPORUKE I NABAVKE PELETA U  
OBJEKTU CENTRA ZA KULTURI PUTEM DIREKTOG SPORAZUMA***

***VRSTA POSTUPKA: DIREKTNI SPORAZUM***

*Goražde, 20.9.2022. godine*

JU "Centar za kulturu" Goražde u skladu sa Planom nabavki za 2022.godinu od 27.05.2022.godine za nabavku roba (peleta) broj: 44221100-6, objavljuje

**PISMENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA  
ZA NABAVKU PELETA ZA GRIJANJE**

**1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA**

JU CENTAR ZA KULTURU

**2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Pelet I klase, 10 MJ/kg, 10 tona.

Tehničke karakteristike: Pelet, minimalne vlage ispod 8%, sadržaja pepela do 1%, da nosi oznaku kvaliteta minimalne kalorične vrijednosti  $\geq 10$  MJ/kg, odnosno  $\geq 5$  kWh/kg i da nema prašine, 70-80% bukovog drveta i 20-30% jelovog drveta, certifikat o kvalitetu peleta, atest za I klasu.

Naručilac zadržava pravo da, ukoliko posumnja u kvalitet isporučene robu može uzeti nasumičan uzorak iz jedne ili više destinacija i zatražiti od ovlaštenog laboratorija-Instituta nalaz o energetske vrijednosti uzorka. Prevoz i isporuku izvršiti u pakovanju od 15kg po dogovorenoj dinamici.

Isporuka peleta će se vršiti sukcesivno prema potrebama ugovornog organa Naručioca

**2.1. Predmet nabavke**

Predmet nabavke je pružanje usluga i roba (isporuke i nabavke peleta.)

**2.2. Mjesto pružanja usluga**

Grad Goražde

**2.3. Tehničke specifikacije**

- Ponuđač je obavezan dostaviti važeće rješenje o registraciji.
- Originalna popunjena i ovjerena od strane ponuđača Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva za dostavu ponuda.

**3. PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR**

Ugovor se zaključuje na period od 6 mjeseci.

**4. KRITERIJI ZA IZBOR PONUDE**

U skladu sa članom 64. stav (1) tačka (B) kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Ponudom se smatra zvanični cjenovnik ponuđača.

**5. USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNITI**

- kopija rješenja o registraciji ponuđača za obavljanje predmetne djelatnosti ne starija od 3 mjeseca;
- ID broj;
- važeći cjenovnik ponuđača;
- izjava ponuđača o nepromjenivosti cijena tokom ugovorenog perioda;
- izjava ponuđača da prihvata rok plaćanja od 30 dana nakon ispostavljenog računa za pružene usluge, putem jedinstvenog računa budžetskih korisnika putem trezora Grada Goražda namjenjenog za JU, "Centar za kulturu" Goražde;
- pismena Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH;
- certifikat za kvalitet robe koju ponuđač nudi.

**6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE**

Ponuđač dostavlja ponudu, na kojoj će jasno pisati: „ORIGINAL PONUDA“ i ista mora biti zapečaćena u neprovidnoj kovrti, sa pečatom i potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati: „Ponuda za nabavku peleta“.

**7. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE**

Adresa za dostavu ponuda je: JU“Centar za kulturu“ Goražde, ulica Zaima Imamovića br.2. 73 000 Goražde, kontakt: 038 22 13 44

**8. DATUM I VRIJEME ZA PROVOĐENJE PREGOVORA**

Pregovori nisu predviđeni.

**9. VRSTA I VRIJEDNOST GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE ILI ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA**

Ne traži se.

**10. KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDE**

Krajnji rok za dostavu ponude na adresu iz tačke 7. ovog poziva je 29.9.2022. godine do 11:30 sati. Otvaranje ponuda obaviće Komisija za javne nabavke dana 29.9.2022. godine u 12:00 sati.

**11. PREUZIMANJE POZIVA**

Web stranica na kojoj ponuđači mogu preuzeti poziv za dostavu ponuda: [www.czkgorazde.ba](http://www.czkgorazde.ba)

**12. KONTAKT OSOBA**

Za sve informacije možete se obratiti gosp. Omeru Kadiću na e-mail: [czkgz@bih.net.ba](mailto:czkgz@bih.net.ba).

**KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE**



Ukoliko prihvatimo Vašu ponudu plaćanje ćemo izvršiti nakon isporuke robe, u roku od 30 dana, a po ispostavljanju ovjerene fakture.

Cijena ponude se izvršava bez PDV-a, ali se na ukupnu vrijednost ponude dodaje PDV-e

Ponuda je potrebno dostaviti na adresu: JU“Centar za kulturu“ Goražde, Zaima Imamovića br.2 kancelarija 1 (protokol)

**Ponudu ste dužni na naznačenu adresu dostaviti do 29.9.2022.godine do 11:30 sati**

Ponuda sa specifikacijom roba mora biti zatvorena u jednoj koverti na njoj treba da stoji: „**Ponuda za javnu nabavku broj:** \_\_\_\_\_ **Naziv nabavke:** \_\_\_\_\_ **NE OTVARAJ**“.

**Ponuda će biti otvorena dana 29.9.2022.godine u 12:00 sati u kancelariji broj.1.(protokol) direktora.**



**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON  
GRAD GORAŽĐE  
JU CENTAR ZA KULTURU  
GORAŽĐE**

Broj:11-38-14/22  
Goražde, 20.9.2022.godine

**NACRT UGOVORA  
o nabavci robe - Materijal za grijanje-pelet**

zaključen između:

**JU CENTAR ZA KULTURU GORAŽĐE**, sa sjedištem u Goraždu, ul.Zaima Imamovića br. 2, 73 000 Goražde, koju zastupa direktor Murat Fejzić, Identifikacioni broj: 4245029610000, (u daljem tekstu: Kupac), s jedne strane

i

\_\_\_\_\_, sa sjedištem u \_\_\_\_\_ ul. \_\_\_\_\_ br. koju zastupa \_\_\_\_\_, Identifikacijski broj dobavljača: \_\_\_\_\_ Transakcijski račun dobavljača \_\_\_\_\_ otvoren kod \_\_\_\_\_ BANK Goražde (u daljem tekstu: Dobavljač), s druge strane

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1.**

Predmet ovog Ugovora je nabavka materijala za grijanje-peleta i to: isporuka peleta prema potrebama ugovornog organa 10 tona, Iklasa koje će Dobavljač dobiti Kupcu u skladu sa odredbama ovog Ugovora sa sljedećim dokumentima koji čine sastavni dio ovog ugovora u obliku njegovih priloga i to: Ponudom/specifikacijom Dobavljača od \_\_\_\_\_ godine. Ponuda Dobavljača ugovorne strane podrazumijevaju da kompletna Ponuda Dobavljača koja je dostavljena po predmetnoj nabavci sa svim dostavljenim dokumentima i čini sastavni dio ugovora s tim da se zbog obimnosti iste uz ugovor fizički vežu samo dokumenti iz ponude koji se odnose na osnovne komercijalne i tehničke elemente ugovora/nabavke), dostavljenom po tenderu broj: 11-38-2/22.od 12.8.2022.godine.

**CIJENA**

**Član 2.**

Cijena koju će Kupac isplatiti Dobavljaču za robu iz člana 1.ovog Ugovora iznosi: \_\_\_\_\_ KM  
Cijena bez PDV-a: \_\_\_\_\_ KM;  
Porez na dodanu vrijednost (PDV 17%)= \_\_\_\_\_ KM;  
UKUPNAVRIJEDNOST/CIJENA SA PDV-om= \_\_\_\_\_ KM (slovima: \_\_\_\_\_)

**USLOVI I NAČIN PLAĆANJA**

**Član 3.**

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za stvarno isporučenu robu. Plaćanje se obavlja na žiro-račun Dobavljača. Kupac ne prihvata avansno plaćanje i traženje sredstava osiguranja plaćanja. Ukupna plaćanja Dobavljaču sa PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke.

Kupčeva obaveza da isplati cijenu podrazumijeva poduzimanje mjera i udovoljavanje formalnostima predviđenim Ugovorom ili odgovarajućim zakonima i propisima da bi se omogućilo plaćanje.

Dobavljač je dužan izdati/sačiniti fakturu u skladu sa odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza, u suprotnom ista neće biti plaćena i biće vraćena Dobavljaču na usklađivanje.

Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje Dobavljač jednostrano unese u fakturu ne obavezuju Kupca ni onda kada je fakturu primio, a nije joj prigovorio.

**ROK ISPORUKE**

#### **Član 4.**

*Rok isporuke ukupno ugovorene i specificirane količine robe iz člana 1. ovog Ugovora je 30 (dana) računajući od datuma obostranog potpisivanja ovog Ugovora. Pod isporukom se podrazumijevaju sve potrebne radnje koje je Dobavljač dužan obaviti, prema ugovoru i prirodi posla, da bi Kupac mogao primiti isporuku. Mjesto izvršenja obaveza Dobavljača je zgrada JU"Centar za kulturu" Goražde. Kupac se obavezuje isplatiti cijenu i preuzeti isporuku ugovorene robe onako kako je predviđeno ovim Ugovorom. Kupčeva obaveza preuzimanja isporuke se sastoji u obavljanju svih radnji koje se razumno od njega očekuju da bi omogućio Dobavljaču izvršiti isporuku i u preuzimanju robe.*

#### **VIŠA SILA**

#### **Član 5.**

*Ako slučaj više sile, potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveza po ovom ugovoru, ugovorna strana zahvaćena slučajem više sile je obavezna da o nastanku slučaja više sile, o vrsti i o eventualnom trajanju više sile pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od petnaest dana od nastanka slučaja više sile. Ako se blagovremeno ne javi nastupanje slučaja više sile, ugovorna strana koja je pogođena tom okolnošću ne može da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obavještenja. Pod višom silom, u smislu prethodnog stava, smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vrijeme potpisivanja ovog Ugovora, koji su nastali mimo volje ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo ugovorne strane nisu mogle spriječiti mjerama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom. Kao slučajevi više sile smatraju se sljedeći događaji: rat i ratna dejstva, pobuna, mobilizacija, štrajk u preduzećima ugovornih strana, epidemija, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i svi drugi događaji koje nadležni organ priznaje i proglašava kao slučajeve više sile. Za vrijeme trajanja više sile obaveze ugovornih strana po ovom Ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe Ugovora o ugovornoj kazni, s tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.*

*Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od petnaest dana, ugovorne strane će se sporazumijeti o daljoj sudbini Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne sporazumiju o sudbini Ugovora, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo na raskid ugovora pošto o tome pismeno obavijesti drugu ugovornu stranu.*

#### **STUPANJE UGOVORA NA SNAGU**

#### **Član 6.**

*Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlaštenih lica ugovornih strana. Svi rokovi u vezi sa ovim ugovorom računaju se od dana stupanja ugovora na snagu, ukoliko posebnom odredbom nije ugovoren neki drugi datum kao početak toka roka.*

#### **RASKID UGOVORA I POSLJEDICE RASKIDA**

#### **Član 7.**

*Pored slučajeva raskida ugovora u smislu posebnih odredbi ovoga Ugovora, svaka strana može raskinuti ugovor i zbog razloga navedenih u ovom članu kada nastupaju određene pravne posljedice. Ukoliko Kupac bude smatrao da je zbog nepoštivanja ugovornih obaveza od strane Dobavljača ili zbog nastupanja okolnosti koje otežavaju ili sprečavaju da se nastavi izvršenje ugovora, ili to isto bude smatrao Dobavljač u odnosu na obaveze Kupca, ugovorna strana pogođena tim nepoštivanjem ili okolnostima koje su nastupile, dužna je drugoj strani poslati pismeno obavještenje (preporučena pošta ili telefaks) u kome se navode razlozi koji upućuju na raskid ugovora. Strana koja je primila prednje obavještenje, dužna je da razumnom roku, pismenim putem iznese svoje stavove i prijedloge. Ako se iz stavova strane ne može očekivati da se posljedice nepoštivanja, zakašnjenja i druge teškoće u vezi sa izvršenjem ovog ugovora otklone ili ako se sa izvršenjem ugovora ne može nastaviti ni po proteku petnaest dana, onda obje strane imaju pravo da raskinu ugovor. U slučaju raskida ugovora u smislu prethodnih stavova ovog člana strane će izmiriti sve svoje obaveze nastale do raskida ugovora. Ukoliko je do raskida ugovora došlo krivicom jedne ugovorne strane, druga strana ima pravo na*

*naknadu štete i izmakle dobiti po opštim pravilima obligacionog prava. Bitna povreda ugovora koja dovodi automatski do raskida ugovora. Povreda ugovora koju učini jedna strana smatrat će se bitnom ako se njome uzrokuje takva šteta drugoj strani da je bitno lišava onog što je opravdano očekivala od ugovora. Izjava o raskidu ugovora ima učinak jedino ako je o njoj pismeno obavještena druga strana.*

## **USTUPANJE UGOVORA**

### **Član 8.**

*Ugovore strane su saglasne da se prenos pojedinih prava i obaveza, kao i prenos/ustupanje cijelog predmetnog Ugovora, može izvršiti na treća lica samo uz prethodnu pismenu saglasnost/odobrenje druge ugovorne strane. Pravni sljedbenik ugovorne strane neposredno preuzima sva prava i obaveze svog prednika iz ovog ugovora, uključujući i obaveze i prava u vezi sa rješavanjem eventualnih sporova i nesporazuma i primjenjivog pozitivnog prava na odnose ugovornih strana u skladu sa odredbama ovog Ugovora. Ustupanjem ugovora/pojedinih prava i obaveza ugovorni odnos između ustupioca i druge strane prelazi na primaoca i drugu stranu u času kada je druga strana pristala na ustupanje, a ako je druga strana dala svoj pristanak unaprijed, u času kada je obaviještena o ustupanju. Pristanak na ustupanje je pravovaljan samo ako je dat u pismenoj formi. Odredbe o sporednim pravima u vezi sa ugovorom o preuzimanju duga iz Zakona o obligacionim odnosima (koji se primjenjuje na teritoriji Federacije BiH) na odgovarajući način će se primjeniti i na ustupanje ugovora. Ustupilac odgovara primaocu za pravovaljanost ustupljenog ugovora. Ukoliko Dobavljač ustupa ugovor/pojedinačne obaveze jamči Kupcu da će primalac ispuniti obaveze iz ugovora. Druga strana može istaći primaocu sve prigovore iz ustupljenog ugovora, a i one koje ima iz drugih odnosa s njim, ali ne i prigovore koje ima prema ustupiocu.*

## **TAJNOST/POVJERLJIVOST**

### **Član 9.**

*Svako saopštenje informacija ovog Ugovora neće biti tajne prirode, osim ako informacije nisu posebno označene kao tajne ili zaštićene u vrijeme saopštenja ili ako po svojoj naravi/prirodi nisu očito tajne ili zaštićene. Strana koja prima informaciju može istu, ako se ne smatra tajnom, slobodno upotrijebiti i saopštiti drugima. Međutim, ništa navedeno u ovom članu Ugovora neće se smatrati da daje dozvolu za ikakvo intelektualno pravo vlasništva. Ako se informacija saopšti usmeno ili pismeno, i strana koja je saopštava želi tretirati tu informaciju kao tajnu, onda strana koja saopštava, označiti će tu informaciju kao tajnu u vrijeme saopštenja i pismeno to potvrditi u roku od trideset dana nakon saopštenja. Osim kako je dalje navedeno u ovom članu Ugovora, strana koja primi tajnu informaciju saglasna je s time da informaciju primljenu na taj način tretira kao strogo povjerljivu i neće je objaviti, direktno ili indirektno, nijednoj drugoj osobi, firmi, korporaciji, asocijaciji ili cjelini u bilo koju svrhu i neće tu informaciju iskoristiti ili kopirati osim u svrhu ovog Ugovora. Takva tajna informacija može se saopštiti samo onim zaposlenicima, konsultantima podnabavljačima/podizvođačima strane koja je primila takvu informaciju, koji opravdano/po prirodi posla i odnosa sa Dobavljačem trebaju/moraju imati pristup takvoj informaciji u svrhu za koju je obznanjena i koji imaju obvezu čuvanja tajne za stranu koja je primila tu informaciju. Ova obaveza neće nametnuti nikakvu obavezu nijednoj strani s obzirom na bilo koji dio takve informacije koji: je bio poznat strani koja prima informaciju prije no što ju je primila od druge strane je poznat ili (bez ikakvog djelovanja ili propusta strane koja prima informaciju) postane opće poznat je primljen od treće strane tako da strana koja prima informaciju u dobroj namjeri vjeruje da je slobodno može saopštiti i bez ograničenja u saopštenju strana koja saopštava informaciju, istu saopštava trećim licima općenito, bez ograničenja u saopštenju. Obaveza tajnosti izložena u ovom članu Ugovora će opstati na snazi i nakon okončanja/isteka Ugovora za neograničeno vrijeme.*

## **PRIMJENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA**

### **Član 10.**

*Ugovorne strane su saglasne s primjenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima i to u pogledu prava, obaveza i odnosa koji nisu regulisani odredbama ovog Ugovora, a koji nastanu u vezi i povodom izvršenja ovog Ugovora.*

## **RJEŠAVANJE SPOROVA**



**Član 11.**

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora ili povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti usaglašavanjem, posredovanjem ili na drugi miran način u duhu uzajamnog povjerenja i dobrih poslovnih običaja. Ukoliko ugovorne strane ne postignu mirno rješenje eventualnog spora u smislu stava 1. ovog člana ugovara se nadležnost suda u Goraždu, Bosna i Hercegovina uz primjenu pozitivnog prava Bosne i Hercegovine.

**OSTALE ODREDBE**

**Član 12.**

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo pismenim putem. Biće punovažne i obavezujuće ugovorne strane samo one izmjene i dopune koje su sačinili sporazumno u pismenoj formi.

**Član 13.**

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

**Dobavljač:**

**KULTURU  
DIREKTOR**

---

*Murat Fežić, dipl. ecc.*

Broj: .2022.godine

**Kupac:  
JU CENTAR ZA  
DIREKTOR**

---

Broj: 11-38-14/22  
Goražde, 20.9.2022.godine

**PISMENA IZJAVA**  
**IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ (Navedi tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_ (Navedi tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
  2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
  3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
  4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
  5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.
- Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

**Izjavu dao:**

\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa:

\_\_\_\_\_

**M.P.**

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON**  
**GRAD GORAŽDE**  
**JU CENTAR ZA KULTURU**

Broj:11-38-15/22  
Goražde, 20.9.2022.godine

**OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE – ROBE / USLUGE / RADOVI**

Naziv ponuđača \_\_\_\_\_  
Ponuda br. \_\_\_\_\_

Redni broj	Opis roba / usluga / radova	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a
Ukupna cijena bez PDV-a				
Popust				
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a				

Potpis dobavljača \_\_\_\_\_

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.
5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedna od mogućih opcija.

Rok za dostavljanje ponude je 29.9.2022.godine